

Sesotho
Mohato

Mose o Mebalabala

2A



Leah Sapi



Ditlhaka tse shebilweng

sh ts

Mose o Mebalabala

Sesotho

Mohato: 2A

ISBN: 978-1-77981-470-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Leah Sapi

Mofetoledi: Komello Moloi

Motshwantshisi: Arty Musoke

Moralo le sebopheho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Mose o Mebalabala



Leah Sapi

Matsobane le Dishobaba a itokisa.
BaetelamalomeTsetsewa. Matsobane o
bakiledikuku. Dishoba o rata ho aparamoseo
mebalabala.





Ebe a ka apara eng? Mose o mebalabala
o a rateha. O modulahantle. O rata
moseonahaholo.

Joo! Dishoba ha a bone mose o mebalabala.


Mme o mo neha mose o motala. O sheba
fatshe. Dishoba ha a rate mose ona. Mme o
motonela mahlo.





Matsobane o sheba Dishoba amaketse. O mo
nehasekhete se setala. Le sona ha a se rate.


Dishobao bulawoteropokapele,
o huladiaparo. Joo! Diaparodi
welafatshekao fela ha tsona. Mose ha o
bonahale.





Matsobane o bona diaparo di hasakane.
“Aaa! Dishoba, o entseeng? diaparo di
fatshe.”

Dishoba o sheba ka haralebokose
la Matsobane la diaparo. Mose ha o
bonahale. Mme o dumisakoloi. Dishoba o
emisamatsoho, a hemelahodimo.





Dishoba a bula mankiwa diaparo.
O di lahlelahohle. “Dishoba o
batlaeng?” Obatlamose o mebalabala?

Dishobao boetse o shebakaharawoteropo. O fataharadiaparo. “Eke! Mosewakakeona.” O Kokobane. Ebe o tlaetsajwang?”





Dishoba a aenamose. A o apara. Mose .o modutsehantle. O tsamaya a itjheba alebile ho Matsobane.

Matsobane a lebohisa Dishoba. A re o motle. Dishoba a bososela, bapalamakoloi. Mme a re, “Re ne re lokela ho o emela.” Ba keketeha. Ba ya ha malome Tsetsewa.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emadema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Nohai!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Mongai wa mathaihai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setsa
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba seholwana
- Manwa le ditlelabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwenda e lonya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetsetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswallie sa Nnene

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi



Room to Read




NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projekya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlaphisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projekya ena e tobile ho ruta le ho ntlatatsa ho bala le ho utlwisia puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehlozi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-1-77981-420-8

9 781779 814708